





Bolo ya mina yo tshuka

Marion Drew
Xitsonga

Bolo.






Bolo
ya mina.


Bolo ya mina yo tshuka.





Bolo ya mina leyikulu yo tshuka.

Ndza yi raha.






Ndza yi raha bolo ya mina.

Ndza yi raha bolo ya mina
yo tshuka.




Ndza yi raha swinene bolo
ya mina yo tshuka.



Kwihi?





Yi kwihi bolo ya mina?


Yi kwihi bolo ya mina
sweswi?





Yi kwihi bolo ya mina yo
tshuka sweswi?

Yi le henhla.





Yi le henhlahenhla.



Yi le henhlahenhla
emoyeni.

Yi le henhlahenhla emoyeni
ku hundza na n'weti.

Yi fambile!




Bolo ya mina yo tshuka

Writer: Marion Drew

Illustration: Marion Drew

Translated By: Arnold Mushwana

Language: Xitsonga



This story was created in Paleng Children's Centre, Lesotho. Please visit our FaceBook page: 'Paleng' and our website <http://paleng.weebly.com/>.

© Artwork: African Storybook Initiative; Text: Khothatso Ranoosi
and Marion Drew, 2015



This work is licensed under a Creative Commons Attribution
(CC-BY 4.0) Version 4.0 International Licence

Disclaimer: You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute or credit the original author/s and illustrator/s.

Saide 
South African Institute
for Distance Education
www.africanstorybook.org
A Saide Initiative